

Dipanana tsa ga mme mogolo



• Setswana tn-na
III 4
• Domitilla Naledi Madi
• Catherine Groenewald
• Ursula Nafula

Dipanana tsa ga mme mogolo

globalstorybooks.net

Global Storybooks



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



• Domitilla Naledi Madi
• Catherine Groenewald
• Ursula Nafula



Tshimo ya ga mmemogolo e ne e le ntle tota, e tletse mabele, photso ya mabele, le makwele. Mme mo go tse tsotlhe tse di botlhokwa thata e ne e le dipanana. Le fa Mmemogolo a na le ditlogolo tse dintsi, mo sephiring ke ne ke itse gore o nthata go feta ba bangwe. O ne a tle a ntaletse nako ngwe kwa ntlong ya gagwe. Le gona o ne a mpolelala diphiri tse dinnye. Mme go ne gona le sephiri se le sengwe se o sa se abelanang le nna: kwa o budusang dipanana gona.



Morago nyana maitsiboa a o ke ile ka bidiwa ke mme le rre, le Mmemogolo. Ke ne ke itse gore ke ka ntlha ya eng. Bosigo joo fa ke ya go robala, ke ne ke itse gore ga nkitla ke tlhola ke utswa gape, e seng gotswa mo go mmemogolo, e seng gotswa go batsading ba me, le e seng gotswa go mongwe le mongwe.

me a metthilo.”
 e le nungwe e ke e bonyeng ke, “Ke makakaba a
 dira eng, Mmemogolo?” Go botsa nna. Karabo
 le nako. Ke ne ke batla go itsé. “Makakaba a
 mmalwa a Mmemogolo o a pitikololang nako
 gone gona le makakaba a dipanana a a
 seroto same sa metthilo.” Fa thoko ga seroto,
 eng, karabo e le nungwe e ke e neilweng,” ke
 ya ga mmemogolo. E rile ke botsa goré se dira
 tonna se beliwe mo letstasising kwa ntle ga ntu
 ka letstasi lengwe ke ne ka bona seroto se se



go mo itlhokomologa nako e leele.
 etela ka letstasi leo. Mme ke ne ke sa kgone
 marakeny. Ga ke a itlhaganella go ya go mo
 boduleng le makweli go ya go rekisa kwa
 thata. Gale galé o ne a tsaya dipanana tse di
 mmarakaka. Mmemogolo o ilé a tsoga phakela
 Letstasi le le latelang e ne e le letstasi la





Go ne go makatsa go leba Mmemogolo,
dipanana, makakaba a dipanana le seroto se
se tonna. Mme Mmemogolo a nthoma kwa go
mme ka ntlha ya tiro. "Mmemogolo,
tsweetswee, ntetlelele go leba jaaka o dira..."
"O seka wa nna bodipa, ngwanyana, dira jaaka
o kopiwa," o ne a gatelela. Ke ile ka taboga.



Letsatsi le le latelang, e rile fa mmemogolo a
le mo tshimong a kgetla merogo, Ke ile ka
nanabela mo teng mme ka okomela dipanana.
Di le dintsi di ne di bodule. Ga ke a kgona go
itshwara mme ka tsaya segopa sa tse nne. E
rile fa ke ntse ke nanabela kwa kgorong, ka
utlwa mmemogolo a gotlhola kwa ntle. Ke ile
ka kgona go fitlha dipanana ka fa tlase ga
mosese wa me mme ka feta fa go ene.

E rile fa ke boa, Mmemogolo o ne a dutse kwa ntle mme a sena seroto kgotsa dipanana. „Mmemogolo, seroto se kae, dipanana tsothe di kae, gape le...” Mme karabo e ke ileng ka e bona e ne e le, „Di mo lefe long la me la metholio. „Go ne ga swabisa total

tsamaya ka e leka.

E ne e le panana e e botshe thata e ke sa kwa morago ga ntlo mme ka bonako ka e e ja. sena go khurumetsa seroto gape, Ke ilie ka ya fittha mo moseseng wa me. Morago ga ke buduleng. Ke ilie ka tsaya e le unguwe mme ka e gape. Go ne go na le segopa sa tse di ntlong ya gagwe go ya go tlhola dipanana jela mme nala, ke ilie ka taboga thata kwa Letstasi le le latelang fa mmemogolo a tla go





Morago ga malatsi a le mabedi, Mmemogolo a nthoma gore ke ye go tsaya thobane ya gagwe mo phaposing ya borobalo ya gagwe. E rile ke bula kgoro, ka kgatlhantshiwa ke monkgo wa dipanana tse di buduleng. Moteng ga phaposi e ngwe gone go na le seroto se se tonna sa metlholo. Se ne se subilwe sentle ka lepai le legologolo. Ke ile ka le tsholetsa mme ka dupelela monkgo o o monate.



Lentswe la ga Mmemogolo le ile la ntshosa fa a bitsa, "O dira eng? Itlhaganele o tlise thobane." Ke ile ka itlhaganelo ka thobane ya gagwe. "O nyenyela eng?" Ga botsa Mmemogolo. Potso ya gagwe e ne ya ntlhagisa gore ke ne ke ntse ke nyenyela lefelo le ke le bonyeng la metlholo.